

Vuk'uzenzele



Produced by Government Communications (GCIS)

Sepedi/English

| Edition 1 July 2016

President's visit brings hope



President Jacob Zuma spends time with residents of Kwaggafontein in Mpumalanga during a recent visit to the area.

Chris Bathembu

President Jacob Zuma's recent visit to Kwaggafontein in Mpumalanga has left residents hopeful that the visit will change their lives for the better.

The small Mpumalanga town, located in the Thembisile Hani Local Municipality in the Nkangala District, is the latest to be visited by President Zuma as part of the recent Siyahlola Presidential Monitoring tour.

Siyahlola is a programme that allows the President to interact directly with communities and monitor government's performance.

Speaking to *Vuk'uzenzele*, locals were specific about the issues they want to discuss with the President. Top of their list was the scarcity

of water followed by unemployment and issues related to housing.

"The Siyahlola programme is designed to allow the President to come and see for himself what is happening on the ground. My visit here follows

"Our visit today is a step to promote the performance of municipalities. We are happy to visit a municipality that had faced enormous problems which is now improving."

an earlier visit I paid to Marabastad in Pretoria where people pleaded with me that I come and visit Kwaggafontein," President Zuma said.

He told the gathering of more than 1 000 people that local government is a very important sphere of government as it is the one closest to people.

"Our visit today is a step to promote the performance of municipalities. We are happy to visit a municipality that had faced enormous problems which is now improving," he said.

President Zuma also con-

gratulated the provincial government for eradicating the bucket system by 98 percent over the past year. He also indicated that the Department of Transport was to rehabilitate the notoriously dangerous Moloto Road.

"A decision has been taken and construction will begin in September and the work

will be in stages with the first critical 25 kilometres set to receive priority."

In his response to some of the issues raised by community members, President Zuma said government had taken note of the high unemployment rate in the area and that it had been trying to mitigate the problem through the Community Work Programme (CPW). CPW provides work opportunities for more than 1 000 people in the area twice a week.

To deal with water shortages in Kwaggafontein, President Zuma said, among other interventions, a new water reservoir and pipeline would be built in nearby KwaMhlanga.

The President also handed over keys to refurbished houses to several beneficiaries in the local township. ■



Nelson Mandela Bay has big plans

Page 5



Transnet launches training programmes

Page 8

NSFAS application system

Page 9



@VukuzenzeleNews

Vuk'uzenzele

Websites: www.gcis.gov.za
www.vukuzenzele.gov.za
 E-mail: vukuzenzele@gcis.gov.za
 Tel: (+27) 12 473 0179

Free Copy

Theknolotši e tsebiša palo ya mepete ye e sa šomišwego

Albert Pule

Kgoro ya Maphelo ya Gauteng e tsebaga-ditše Lenaneo la Taolo ya Mepete ya Sepetlele ka Elektroniki (eBMS) ka nepo ya go fokotša nako ya go leta sekgoba sa go ba gona ga mepete ka sepetlele.

DINTLHA TŠA TEMOŠO

Cloud computing, yeo gape e tsebjago bjalo ka on the-line computing, ke mohuta wa go diriša khomphutha inthaneteng go abelana ka methopo ya tshapedišo le tshedimošo go dikhomphutha le didirišwa tše dingwe tše di nyakegago.

Molekgotlaphethiši (MEC) wa Maphelo Qedani Mahlangu o boletše gore eBMS e bile ye nngwe ya masolo a kgoro a go kaonafatša kabo ya tlhokomelo ya maphelo ka go diriša theknolotši.

Ka go diriša eBMS dipetlele tše dingwe – tša go swana le tša ka Legorong la Steve Biko Academic Cluster – di fokoditše dinako tša go leta ga balwetši ka bonyane diiri tše pedi.

Legoro la Steve Biko Academic Cluster le akaretša Sepetlele sa Tembisa, sa Selete sa Tshwane, sa Kalafong, sa Mamelodi le sa Bodikela bja Pretoria.

Dipetlele tša Gauteng di alafa palogare ya balwetši ba 27.7 milione ka ngwaga gomme gantši di na le tlhalelo ya mepete.

Ka go rarolla se, kgoro e lekile lenaneo la eBMS ka Sepetlele sa Steve Biko Academic mathomong a ngwaga wo. Ka lebaka la katlego ya lona le tla tsenywa tirišong ka legorong le ka moka.

Bašomi ba sepetlele la ba taolo ba retile lenaneo la eBMS. Bjale ba ka lekola go ba gona ga mepete ka legorong ka moka ka nepo ya gore ba kgone go amogela balwetši.

Theknolotši ya *Cloud computing* e dira gore tshedimošo



Dipetlele tša Gauteng di alafa palogare ya balwetši ba 27.7 milione ka ngwaga.

e hwetšagale ka inthanete dikhomphutheng goba ka didirišwa tša go thetha tša theknolotši tša go swana le dilathekeng le dithapoletse.

Ka tshedimošo ya eBMS

“Dipetlele tše dingwe di fokoditše dinako tša go leta ga balwetši ka bonyane diiri tše pedi.”

bašomi ba sepetlele ba ka kgona go tšea diphetho tša lebaka le letelele le tša lebaka le lekopana. Dipetlele tše dingwe di fokoditše dinako tša go leta tša

balwetši gomme tša fihlelela tšhomišo ye kaone ya diwatele ya bašomi.

Go kgokaganya ditirelo tša yona, Lefapha la Ditirelo tša Kalafo tša Tšhoganetšo la Gauteng le lona le tla šomiša lenaneo le ge le iša balwetši dipetlele.

Sepetlele sa Kalafong ka Atteridgeville, ka borwa bja Pretoria, ke karolo ya legoro la Pretoria.

“Ba taolo ba šomiša lenaneo la eBMS go tšea diphetho mabapi le kabo ya mepete ka diwateng,” gwa bolela Ngaka Khin Htwe, molaodi wa tša kalafo ka Sepetlele sa Kalafong, a oketša ka gore mepete

ye mengwe e tlošitšwe ka diwateng tšeo di se nago le balwetši ba bantši go ya go tšeo di dulago di tletše ka balwetši.

“Ka ge lenaneo le le tsentšwe tirišong go thoma ka Pherekgong, Kalafong e šetše e bone phokotšego ya diiri tše pedi tša dinako tša go leta ga balwetši bao ba babjago kudu,” a realo.

O tlaleleditše ka gore lenaneo le kaonafaditše go hloka sephiri le tlhokomelo ya balwetši ka legorong le ka moka.

MEC Mahlangu o boletše gore o hutša gore lenaneo le le tla be le tsentšwe tirišong ka botlalo ka Gauteng ka moka mafelelong a 2016. ▀

Re šoma gore go se sa ba le mahu



Tona ya Kgoro ya Tirišano ya Makala a Pušo le Merero ya Setšo Des van Rooyen.

Mmušo o lesolong la go fediša tahlegelo ya maphelo ya bafsa bao ba yago lebollong, bao ba tsenelago setlwaedi sa setšo ka nepo ya go ba banna.

Tona ya Kgoro ya Tirišano ya Makala a Pušo le Merero ya Setšo (Cogta) Des van Rooyen o boletše gore batswadi ba

swanetše go netefatša gore bana ba bona ba boela gae ba bolokegile ka go šomiša dikoma tšeo di lego molaong fela.

“Polokego ya masogana a rena le ya bašemane ba rena ga se maikarabelo a mmušo fela eupša gape ke maikarabelo a setšhaba.

“Koma ye e nago le maikarabelo e ka se amogele mošemane ka komeng ka ntle le tumelelo ya batswadi ba gagwe gomme e swanetše go šoma fela ka fase ga ditlahli tša maphelo tša mmušo,” gwa bolela Tona nakong ya ge a tsebagatša Lesolo la Tlhokego ya Mahu ka Dikomeng mo nakong ye e sa tšwago go feta.

Lesolo la Tlhokego ya Mahu ka Dikomeng la Kgoro le tsebaga-ditšwe semmušo ka dikomeng, ka ge sehla sa dikoma tša marega se šetše se thomile.

Tona Van Rooyen o boletše gore babolotšwa bao ba ka bago

ba 101 ba lahlegetšwe ke maphelo a bona nakong ya dikoma tša marega le tša selemo tša ngwaga wa 2015. Bontši bja mahu a a hlagile ka Kapa Bohlabela.

“Re ka se sa kgona go phutha matsogo a rena mola e le gore

“Re ka se sa kgona go phutha matsogo a rena mola e le gore bafsa bao ba yago lebollong ba tšwela pele go hlokofofala goba ba ba le bogole bja go ya go ile.”

bafsa bao ba yago lebollong ba tšwela pele go hlokofofala goba ba ba le bogole bja go ya go ile,” o tlaleleditše ka go realo.

Tona o boletše gore kgoro ya gabo e tla tšwela pele go šoma le Lefapha la Toka go netefatša gore bao ba tšhabišetšago masogana komeng gammogo le

bao ba bulago dikoma ka ntle le molao le mabakeng a go dira kgwebo ba lebaka le molao.

“Re ka se dumelele [seemo] fao batho bao ba sego ba hlahlwa gabotse le bao ba hlokofofala boitemogelo ba tšaiša masogana ka komeng le go ba swara tše o ka rego ga se batho, gomme se se feletša ka mahu a babolotšwa,” gwa bolela Tona van Rooyen.

Ke eng se le swanetšego go se tseba

Ka komeng go swanetše go ba le:

1. Tumelelo ya batswadi.
2. Tekolo ya tša kalafo ya peleng ye e dirwago ke modiredi wa tša maphelo yo a thwetšwego go dira mošomo woo.
3. Lesogana le le yago lebollong le swanetše go ngwaditšwa le ba taolo ba maleba (le moetapele wa setšo, le masepala, le mmušo wa profense). ▀

Ge e le gore ga o na le bonnete bja gore koma e molaong, ikgokaganye le moetapele wa setšo ka lefelong la geno, goba o ka leletša nomoro ya go se lefelwe go hwetša tshedimošo ka ga se go tšwela pele go 0800111166.

Naa go direga eng ka komeng ye e ngwadišitšwego?

- Go hlahlobja masogana ao a boloditšwego ke mooki yo a ngwadišitšwego goba ke mohlakomedi wa tša maphelo.
- Go etela batswadi le bakgalabje ba motseng bošego le mosegare.
- Kabo ya meetse, ge go hlokofofala.
- Go romelwa masogana ao a boloditšwego sepetlele ka pela ge go hlokofofala.
- Go betha ga go molaong ebile ga se gwa dumelelwa. Motho ofe goba ofe yo a ka hwetšwago a betha masogana ao a boloditšwego o tla golegwa gomme a sekišwa.
- Diokobatši ga se tša dumelelwa ka komeng.

Ditiro ka moka tše di sego molaong di swanetšwe go begwa setešeng sa maphodisa sa kgauswi goba leletša 10111.

Transnet e tsebagatša semmušo mananeo a tlhahlo

Albert Pule

Ge e le gore o moithuti wa ka Afrika Borwa yo a lego go Kreiti ya 12 yo dipolelo tša dithuto tša dipalo le tša dithutamahlale di kgahlišago kudu gona Transnet e a go nyaka.

Sehlongwa se sa mmušo se tsebagaditše semmušo lesolo la thušo ya mašelang a dithuto leo le fago dipasari tše di fetago tše 170 le lenaneo la go hlahla bašomi ba ditšhathet akhaonthing bao ba dumeletšwego.

Seboleledi sa Transnet Mboniso Sigonyela o boletše gore go lebeletšwe kudu bokgoni bjo bo hlokegago ka go tša boentšeneere le tša tirelo ya bašomi ba akhaonthing go maatlafatša motheo wa bokgoni ka Transnet.

Transnet e beetše thoko R7.6 pilione mo mengwageng ye e latelago ye 10 ya go hlabolla bokgoni le ya dipasari bjalo ka karolo ya yona ya lenaneo la peeletšo go mananeokgoparara la go fihla go R380pilione. Tšheleteyeekabago R1.2 pilione ya tšhelete ye e tla šomišwa go dipasari.

Dipasari tše ke tša go ithuta dinako ka moka tša Kgrata ya Boentšeneere goba ya Kgrata ya Mahlale ka tša Boentšeneere ka Yunibesithing efe goba efe ya Afrika Borwa ka dithutong tša:



Transnet e beeletša tšhelete ye e fetago R7,6 pilione mo mengwageng ye e latelago ye 10 go thuša ka tlhahlo ya bokgoni ka mo nageng.

- boentšeneere bja boagi
- boentšeneere bja elektrikhale (mohlagase wo boima)
- boentšeneere bja elektroniki
- boentšeneere bja mekhaniki
- boentšeneere bja intastering le boentšeneere bja dimetale (tša lefase).

"Pasari ye e thuša go ditshe-nyegelo ka moka, go akaretšwa ditšhelete tša dithuto, tša madulo le tša dijo, putsetšo ya go reka dipuku, ya go reka khomphutha (go tloga ka ngwaga wa bobedi ge e nyake-

ga), le tlhahlo ya mošomong," gwa bolela Sigonyela.

Ngwageng wo o fetilego, Transnet e abile dipasari go baithuti ba go feta ba 150 ebile e thuša baithuti ba go feta ba 500 ka ditšhelete. Go tloga mola go tsebagatšwago lenaneo la yona la pasari ka 1994, Transnet e thušitše baithuti ba 3 288 ka ditšhelete tša dithuto.

Transnet gape e aba lenaneo la go ithutela mošomo la mengwaga ye meraro go bao ba nago le Setifikeiti sa Teori ya Akhaonthing (CTA) goba Kgrata ya Dithutamahlale tša Akhaonthing ka go Akha-

onthing ya Ditšhelete (*BCompt (Hons)*) goba ya go swana le yona.

Lenaneo la tlhahlo la bašomi ba akhaonthing bao ba dumeletšwego ka mangwalo la Transnet le dumeletšwe ke Sehlongwa sa Afrika Borwa sa Bašomi ba Akhaonthing bao ba Dumeletšwego ka Mangwalo gomme le aba maitemogelo a mošomo le go lokišetša baithuti go tla go ngwala ditlahlobo tša lekgotlataolo la sehlongwa se.

Lenaneo le le akaretša tlhahlo ye e tseneletšego ka go taolo ya ditšhelete, ka go

Dinyakwa tša go Tsenela Dipasari

Baithuti ba Kreiti ya 12 ba Afrika Borwa bao ba šomago gabotse ka go dipalo le dithutamahlale.

Lenaneo la Tlhahlo la Bašomi ba Akhaonthing bao ba Dumeletšwego ka Mangwalo

Nyakego ya fasefase ya go tsena ke Setifikeiti sa Teori ya Akhaonthing (CTA) goba *BCompt (Hons)*/ngwaga wa mafelelo. Baithuti ba ngwaga wa mafelelo ba CTA bao ba sa ithutago mo ngwageng wo wa ditšhelete le bona ba na le maswanedi a go dira dikgopelo.

Dikgopelo di bulwa le go tswalelwa ka Mosegamanye ngwaga o mongwe le o mongwe.

go tšea diphetho ga bolaodi, ka go akhaonthing ya ditšhelete, ka go tekodišišo ya dipuku tša ditšhelete le pušo ya khamphani, tekolo ya dipuku tša ditšhelete le netefaletšo le metšhelo.

Se gape se akaretša go kgona ga sephrofešenale go swana le bokgoni bja poledišano le batho le kgokagano, tša mahlale, tša setho, le bokgoni bja taolo ya khamphani. **■**

Go hwetša tshedimošo ka botlalo etela letlakala la inthanete la mešomo la Transnet go www.transnet.net

Nkuri village gets a new library

Albert Pule

Norah Ngoveni of Nkuri village in Giyani, Limpopo, dreamt of having a community library.

She wrote to Deputy President Cyril Ramaphosa to request a library to meet her community's need for easier access to information and resources.

In response the Department of Arts and Culture handed over a modular library (in a prefabricated building) to the village of Nkuri at the start of June.

Students and community members no longer have to travel 21 kilometres to get

information for their studies, assignments and research.

The modular library is a short-term solution. The construction of a brick and mortar library will start soon.

Deputy Minister of Arts and Culture, Rejoice Mabudafhasi, said the library would serve schools and the community of Nkuri and surrounding villages.

"This modular library belongs to you. Use it, become literate and read together as families. Let us make reading part of our daily lives and let every one of us share a book with a colleague, family, friends and neighbours as a way of enhancing social cohesion,"

she said during the handover ceremony.

The Deputy Minister advised parents to read to their children daily from an early age.

"The heritage you will pass on to the children by reading to them will last forever."

Grant for libraries

Government has shown its commitment to promoting a culture of reading, through the Community Library Conditional Grant.

The grant aims to better the library sector by improving infrastructure, purchasing library materials, giving free access to the Internet, providing services to the visually

impaired and establishing toy libraries, among others.

Since the grant's inception, 81 new libraries have been built, 343 libraries upgraded and more than 1 400 jobs have been created.

Deputy Minister Mabudafhasi said her department wanted the grant to make libraries the information hubs of each community.

"Our libraries have free access to Internet and updated library materials. This brings equality by making it possible for a library user in a rural area to access the same information as a user in an urban area."

In 2016/17, the department will build 23 new libraries

FAST FACT



Through the Community Library Conditional Grant 81 new libraries have been built, 343 libraries upgraded and more than 1 400 jobs have been created.

and upgrade 55 existing library structures. **■**

Dikgopelo tša go bušetšwa naga di nolofaditšwe



MaAfrika Borwa ba filwe go fihla ka Phupu 2019 go dira dikgopelo tša go bušetšwa naga.

Albert Pule

Mathomong a 2015, Kgoro ya Tlhabollo ya Dinagamagae le Peakanyoleswa ya Naga e tsebagaditše semmušo kantoro ya go thetha ya go dira dikgopelo tša go bušetšwa naga ya Foreisetata. Dikantoro tša go thetha tša go dira dikgopelo tša go bušetšwa naga di bopa karolo

ya Lenaneo la Pušetšo ya Naga la mmušo.

Tshepedišo ya go dira dikgopelo ya go bušetšwa naga e kgontšha batho bao ba tlošitšwego nageng ya bona ka kgang ka fase ga kgethollo go dira dikgopelo tša go bušetšwa naga.

Go tloga mola e tsebagatšwago semmušo, mmušo – ka go diriša Kantoro ya Mokhomišenaremogolo wa Dikgopelo tša go Bušetšwa Naga le dikgoro tša diprofense

tša mehutahuta tša Kgoro ya Tlhabollo ya Dinagamagae – o hlohleditše batho go dira dikgopelo tša go bušetšwa naga.

Go netefatša gore palo ya godimodimo ya ditšhaba tšeo di kgopelago go bušetšwa naga di a fihlelelwa, dikantoro tša dikgopelo tša go bušetšwa naga di tla thetha le naga go amogela dikgopelo tšeo, godimo ga dikantoro tše 14 tša dikgopelo tša go bušetšwa naga tše di phatlaletšego le

diprofense tše senyane ka moka.

Dikantoro tša go thetha ke difatanaga tše di tlabaketšwego ka theknolotši gore di kgone go šomana le dikgopelo tša go bušetšwa naga lefelong leo di lego gona.

Dipese tše nne le dilori tše nne tša go goga ka maotwana a mane di tla romelwa ditšhabeng tše di kgethilwego mo mengwageng ye e latelago ye mene go fihla ka la 30 Phupu 2019. **U**

Dikantoro tša go thetha ka Kapa Bohlabela

Go tloga ka Moranang, dikantoro tša go thetha tša go dira dikgopelo tša go bušetšwa naga di thetha ka profenseng ya Kapa Bohlabela. Ka mo fase ke dintlha tša matšatšikgweri ao a šetšego, mafelo le dinako tšeo ka tšona kantoro e tlogo etela ditšhaba tše di fapafapanego go ralala le profense:

Letšatšikgweri: 04 Mosegamanye go fihla ka la 05 Mosegamanye 2016

Toropo: Bethelsdorp
Lefelo: West End Hall
Nako: 09h00 – 17h00
Motho yo go ka ikgokaganwago le yena: Nandipha Sondati
Nomoro ya sellathekeng: 072 611 3990
Motho yo go ka ikgokaganwago le yena: Bongani Letlaka
Nomoro ya sellathekeng: 071 287 3622

Letšatšikgweri: 06 Mosegamanye go fihla ka la 08 Mosegamanye 2016

Toropo: Motherwell
Lefelo: Raymond Mhlaba Sport Centre
Nako: 09h00 – 17h00
Motho yo go ka ikgokaganwago le yena: Nandipha Sondati
Nomoro ya sellathekeng: 072 611 3990
Motho yo go ka ikgokaganwago le yena: Bongani Letlaka
Nomoro ya sellathekeng: 071 287 3622

Letšatšikgweri: 11 Mosegamanye go fihla ka la 12 Mosegamanye 2016

Toropo: Mthatha
Lefelo: Holo ya Toropo ya Mthatha

Nako: 09h00 – 17h00
Motho yo go ka ikgokaganwago le yena: Nandipha Sondati
Nomoro ya sellathekeng: 072 611 3990
Motho yo go ka ikgokaganwago le yena: Bongani Letlaka
Nomoro ya sellathekeng: 071 287 3622

Letšatšikgweri: 13 Mosegamanye 2016

Toropo: Libode
Lefelo: Holo ya Masepala ya Libode
Nako: 09h00 – 17h00
Motho yo go ka ikgokaganwago le yena: Nandipha Sondati
Nomoro ya sellathekeng: 072 611 3990
Motho yo go ka ikgokaganwago le yena: Bongani Letlaka
Nomoro ya sellathekeng: 071 287 3622

Letšatšikgweri: 14 Mosegamanye go fihla ka la 15 Mosegamanye 2016

Toropo: Port St John's
Lefelo: Holo ya Toropo ya Port St John
Nako: 09h00 – 17h00
Motho yo go ka ikgokaganwago le yena: Nandipha Sondati
Nomoro ya sellathekeng: 072 611 3990

Motho yo go ka ikgokaganwago le yena: Bongani Letlaka
Nomoro ya sellathekeng: 071 287 3622

Letšatšikgweri: 18 Mosegamanye go fihla ka la 19 Mosegamanye 2016

Toropo: Lusikisiki
Lefelo: Seteše sa Maphodisa sa Lusikisiki
Nako: 09h00 – 17h00
Motho yo go ka ikgokaganwago le yena: Nandipha Sondati
Nomoro ya sellathekeng: 072 611 3990

Motho yo go ka ikgokaganwago le yena: Bongani Letlaka
Nomoro ya sellathekeng: 071 287 3622

Letšatšikgweri: 20 Mosegamanye go fihla ka la 22 Mosegamanye 2016

Toropo: Flagstaff
Lefelo: Flagstaff Bargain Wholesaler
Nako: 09h00 – 17h00
Motho yo go ka ikgokaganwago le yena: Nandipha Sondati
Nomoro ya sellathekeng: 072 611 3990
Motho yo go ka ikgokaganwago le yena: Bongani Letlaka
Nomoro ya sellathekeng: 071 287 3622

Letšatšikgweri: 25 Mosegamanye go fihla ka la 26 Mosegamanye 2016

Toropo: Mbizana
Lefelo: Mbizana Rank opposite Spar
Nako: 09h00 – 17h00
Motho yo go ka ikgokaganwago le yena: Nandipha Sondati
Nomoro ya sellathekeng: 072 611 3990
Motho yo go ka ikgokaganwago le yena: Bongani Letlaka
Nomoro ya sellathekeng: 071 287 3622

Letšatšikgweri: 27 Mosegamanye go fihla ka la 28 Mosegamanye 2016

Toropo: Matatiele
Lefelo: Holo ya Toropo ya Matatiele
Nako: 09h00 – 17h00
Motho yo go ka ikgokaganwago le yena: Nandipha Sondati
Nomoro ya sellathekeng: 072 611 3990
Motho yo go ka ikgokaganwago le yena: Bongani Letlaka
Nomoro ya sellathekeng: 071 287 3622

Go tloga ka la 29 Mosegamanye 2016, dikantoro tša go thetha di tla ya KwaZulu-Natal.

Naa kgopelo ya go bušetšwa naga ke eng?

Kgopelo ya go bušetšwa naga ke kgopelo ye e ngwadilwego ye e dirilwego ke motho, setlogolo sa thwii sa motho, sehlongwa sa tša bohwa sa mohu goba setšhaba ya gore go bušetšwe naga ye e itšego.

Naa ke mang yo a ka dirago kgopelo ya go bušetšwa naga?

Motho goba setšhaba seo se tšeešwego naga ka morago ga la 19 Phupu 1913 ka lebaka la melao ya lebaka leo le fetilego la kgetholo-ganyo go ya ka merafe seo se sego sa hwetša tefelo ye kaone ka nako yeo naga e tšewago.

Naa ke mang yo a ka se dirego kgopelo ya go bušetšwa naga?

Batho bao ba dirilego kgopelo ya go bušetšwa naga mo lebakeng leo le fetilego gomme ba hwetša naga yeo goba ba lefelwa tšhelete ga se ba swanela go dira kgopelo gape go naga yeo e tšerwego.

Ge e le gore o dirile kgopelo ya go bušetšwa naga mo lebakeng leo le fetilego eupša o se wa hlwa o lefelwa, tiišetša gore kantoro ya ka profenseng e na le kgopelo ya gago ya mathomong ya go bušetšwa naga pele ga ge o ka romela kgopelo ye nngwe.

O se ke wa dira kgopelo ye mpsha ya go bušetšwa naga ge e le gore kgopelo ya gago e sa šongwa. Ke go tshela molao go romela kgopelo ya bomenetša ka go se tsebagatše batho ba bangwe bao ba amegago ka fao kgopelong yeo ya go bušetšwa naga.

Naa ke tshedimošo efe ye e nyakegago?

- Tlhalošo ya lefelo leo, go fa mohlala, leina la polasa, la Erefo goba nomoro ya setene ge e le gore naga yeo e lefelong la metsetoropong
- Ngwaga wo naga e tšerwego ka ona
- Tefelo ye e lefilwego ka nakong yeo
- Dintlha tša motho yo a lahlegetšwego ke tokelo yeo
- Dintlha tša mokgopedi wa go bušetšwa naga le gore wena o tsena taba ye ka lebaka lefe, go fa mohlala, bjalo ka moemedi wa setšhaba, morwa wa mohu, mophatlalatši wa thoto ya mohu, bjalobjalo
- Histori ya mabapi le go tšeelwa ga naga yeo.

Naa o ka romela kgopelo yeo bjang?

Dikgopelo di swanetše go dirwa kantorong ye e beilwego ya go dira dikgopelo tša go bušetšwa naga gomme e be godimo ga foromo ye e beilwego, yeo e tlogo tsenywa khomphutheng nakong ya ge o dira kgoopelo yeo.

Diforomo di ka se phatlalatšwe go batho. O swanetše go etela kantoro ya go dira dikgopelo go dira kgopelo ya go bušetšwa naga.

O filwe go fihla ka la 30 Phupu 2019 go dira kgopelo ya go bušetšwa naga. Dikantoro tša go thetha tša go dira kgopelo ya go bušetšwa naga di tla etela dilete nakong ya go dira dikgopelo.

Ka fao o ka šalago kgopelo yeo morago

O ka leletša nomoro ya go se lefelwe ya **0800 007 095** goba wa ikgokaganya le kantoro ya ka profenseng go hwetša tshedimošo mabapi le gore kgopelo ya gago e tla kae.